

LEFAPHA LA LA THUTO LA GAUTENG
HLAHLobo YA MAKGAOLAKGANG

SESOTHO PUO YA LAPENG
BOEMO BO MAHARENG
(Pampiri ya Boraro)

POSSIBLE ANSWERS OCT / NOV 2006

KAROLO YA A
MOQOQO

POTSO 1

DIKAHARE: (12)

Boiqapelo bo hlwahlwa le bongodi bo tsotegang. Dikahare di a hohela, di tsamaelana le sehlooho, bongodi bo kgotsofatsang.

10 – 12: Di a hohela, di tsamaelana le sehlooho.

07 – 09: Di a baleha, mosebetsi o kgabane.

04 – 06: Ho boima ho latela dintlha ka botlalo.

01 – 03: Di a fokola.

PUO: (10)

08 – 10: Puo e otlohileng, tshebediso e ntle ya ditho tsa puo.

07 – 09: Puo e nang le diphoso empa e baleha.

04 – 06: Puo e tletseng diphoso, mehopollo ha e hlahelle hantle.

01 – 03: Ha ho taolo ya puo mme le moqoqo wa teng o hloka tlhase.

SEBOPEHO: (08)

Selelekela: (2)

Mmele: (2)

Qetelo: (2)

Sebopeho sa ditema: (2)

POTSO 2

2.1 LENGOLO LA SEMMUSO / KGWEBO

SEBOPEHO: (6)

Aterese 1: (2)
 Aterese 2: (1)
 Tumediso: (1)
 Sehlooho: (1)
 Qetelo: (1)

DIKAHARE: (5)**PUO: (4)****[15]**2.2 **BOITSEBISO (CV):**

1. Dintlha ka nna.

Lebitso le sefane ka botlalo (1)
 Nomoro ya boitsebiso (1)
 Letsatsi le tswalo (1)
 Aterese ya hae (1)
 Nomoro ya founu (1)

2. Lengolo le phahameng la thuto.

Sekolo (1), selemo (1), dithuto tse pasitsweng (1) le matshwao (1)

1. Boiphihlelo mosebetsing

Dibaka moo o sebeditseng teng. (1)
 Ho tloha neng, ho fihlela neng? (1)
 Mofuta wa mosebetsi (1)

2. Bokgoni bo bong

Tse ding tsa dintho tseo o di etsang (1)
 (mmino, dipapadi, ho bala, jj.)

3. Dipaki (bonnyane tse tharo) (2)

[15]

2.3 MEMO

	Lebitso la ya memang	(1)
	Lebitso la ya mengwang	(1)
	Memo e mabapi le eng:	(2)
Letsatsi:		(2)
Nako:		(2)
Tulo:		(2)
Moaparo:		(2)
Le kopuwa ho araba:		(1)
Lekgathe: (lejwale)		(2)

[15]

POTSO 3

3.1 TSEBISO LE LENANETSAMAISO

SEBOPEHO: (07)

Lebitso la mokgatlo:	(1)
Letsatsi:	(1)
Nako:	(1)
Sebaka:	(1)
Tsebiso e mabapi le eng.	(1)
Etswa ho mang:	(1)
Aterese:	(1)

DIKAHARE: (08)

Lenanetsamaiso

Pulo le kamohelo	(1)
Palo ya metsotso	(1)
Di tswa metsotsong	(1)
Tsa letsatsi (bonyane di be tharo)	(3)
Kakaretso	(1)
Qetelo	(1)

3.2 MEMORANTAMO

SEBOPEHO: (7)

LEBITSO LA MOKGATLO (1) MEMORANTAMO (1)			
E tswa ho	(1)	Letsatsi	(1)
E ya ho	(1)	Nomoro ya tshupo	(1)
SOHLOOHO	(1)		

PUO: (3)**DIKAHARE: (5)**

3.3

PUO: (15)**DIKAHARE: (08)**

- 07 – 08 Di a hohela, boiqapelo bo hlwahlwa.
 04 – 06 Di a baleha, mosebetsi o kgotsofatsang.
 01 – 03 Di a fokola.

PUO: (07)

- 06 – 07 puo e balehang, tshebediso e ntle ya puo
 04 – 05 puo e nang le diphoso, empa e baleha
 01 – 03 ha ho taolo ya puo

KAROLO YA C
POTSO 4

- 4.1 4.1.1 Tsa marena > ho rokwa mesebetsi ya hae e metle (2)
 Tsa bahale > ho rokwa bokgabane ntweng (2)
 Tsa makolwane > ha ba tswa mophatog (2)
 Tsa ditaola > hore di tle di ba kgantshetse (2)
- 4.1.2 Ke qalo e hlahisang theneketso > ke wa ha mang, o tswalwa kae jj.
 Diketsahalo ka botlalo
 Pheletso e sa hlakang hantle (3)
- 4.1.3 Kodiamalla ke pina e nang le sebopeho sa thoko empa feela e hlahisa
 maikuto a bohloko ka koduwa. (2)
- 4.1.4 ditlhako; diphala-fala; ditotojane; mmantaane. (4)
- 4.1.5 Seboko se fana ka tswalo ya hao. Moo o tswang ba sebetsa ditaba jwang;
 thoko e roka diketso le boholo ba motho setjhabeng. (2)
- 4.1.6 Ke thoko e rohang ba mahlomoleng. (1)
- [20]**

KAPA

- 4.2 4.2.1 Matshwao a maele:

Maele a mangata a na le moetsi le ketso. Moetsuwa le yena a ka nna a ba teng. >**ngwana** tadi o **jetswa** ka mereto. Maele ha a fetohe sebopehong: O tsejwa ka mereto ngwana tadi.

Moelelo wa ona ha o pepeneneng: o ka tseba hore lentswe le sebedisitsweng le bolelang, empa ha le hlahella maeleng le ka bolela ho hong.> monono ke mohodi ke mouwane. Na leruo o ka le tshwantsha le mouwane, empa ka moo o ikutlwang ha ho se ho senyehile eka ho apohile bophelong ha bao.

Maele a ruta: Tieho e tswala tahleho. Ho atisa ho diehela ditaba o tla fetwa ke dintho. A mang a kgalemela.> Pela e ne e hloke mohatla ka ho romeletsa. Iketsetse hore dintho tsa hao di tsamaye ka nepo.

Ha utlwa moo a tswang, setjhaba se utlwisisa moelelo wa ona haholo ho feta naheng tse ding. Leshala le tswala molora. Re tseba hantle hore le ha molora o ka tswa leshaleng, bobedi ha bo lekane ka boleng. (10)

4.2.2 Difela:

Di fapane le dithoko hobane mona ya buang o hlahisa maikutlo a hae ka tsa hae. Dithoko di lebiswa ho ba bang yena o lokodisa ditaba ho hlahisa letshoho la moo a yang, e leng moo a sa tsebeng. O tsamaya tjena ka baka la mosebetsi. O tlohela babo morao, o ya moo a sa tsebeng. Ha a tsebe hore moo ba tla mo tshwara jwang. O a itela hobane o batla sena seo a se batlang. Mohlala ke diparolathota kapa ditsamayanaha. Maikutlo a fatshe, ka nako e nngwe ha ho le ba mo mametseng. Bona ka tereneng ka moo ba ithoka mmoho. Mohlala: Ha re ya lejweleputswa.

(10)
[20]

POTSO 5

Pelong ya ka – S.M. Mofokeng

5.1	5.1.1	Motho	Dimela
		1. O a hema, o sebedisa matshwafo	Di a hema le hoja di se na matshwafo
		2. O a tsamaya, wa lla, wa bua	Ha di tsamaye, ha di lle, ha di bue
		3. Re na le matsoho, re tseba ho itshebeletsa	Di iketsetsa dijo, hula mobung, kapa ho tshwasa dikokonyana
		4. Re tseba ho ipehela dijo, re tle re di sebedise nakong e tlang	Ho jwalo feela, ebile tse ding tsa tsona di tseba hona ho feta diphoofolo tse ngata.

(4)

5.1.2 Di hula dijo tsa tsona mobung, manyolo ana ao re a lemang di a tjheha, di nto tshwasa.

(3)

5.1.3 Ka ho emela tse ding hore di di sebeletse di nto ja ho tsona. Di ala metsu ya tsona hodima ya tse ding. Ka nako e nngwe di qetella di bolaile tseo. Tse ding di hlwa hodima tse ding.

(4)

5.1.4 Re fumana dijo ho tsona
Di kgabisa naha ka mebala e metle
Fana ka ditholwana tse hahang mmele
Di fana ka meriti selemo
Di kgona ho tshwara metsi hore a se senyehe
Di thibella meya hore e se thefule marulelo
Di kopanya mobu

(4)

5.1.5 Di tlisa bottle le kgutso bophelong a rona.
Di fana ka dijo.
Di phedisana le rona.

(3)

5.1.6 Peo ya tsona e haswa hohle ke moya.
Diphoofolo di a e tsamaisa ntle le ho lemoha hoo.

(2)
[20]

KAPA

- 5.2 5.2.1 Nako: O hlahisa tsela eo nako e fetolang bophelo ba rona. Re laolwa ke nako sebakeng sa hore e laolwe ke rona. Batho ha ba bona ho na le dipheleho bophelong ba bona ka baka la nako, ba hloleha ho di amohela. Motho e mong le e mong o tseba hantle hore moo re yang ke lebitleng, empa ho thata ho itokisa ha o se a lebane le pheletso ya leeto leo. O re ho kotsi ho arola nako ka dikoto, hobane pheletso ya haufinyane e ka o bakela mahloko.
- 5.2.2 Phetoho: Ho boima ho bona ha dintho di ntse di fetoha. Re lakatsa ho dula tikolohong eo re e tswaetseng. E tswa botsitso. Ha o bona dipheleho di etsahala pela mahlo a hao. O di utlwisisa ha bonolo. Ha o ka tsamaya yaba o kgutla dintho di fetohile, hoba boima ho utlwisisa se etsahalang dipheleho di tsamaelana le kgolo moyeng le bothong. O ba le hona ho utlwisisa ditaba ka tsela e fapaneng.
- 5.2.3 Hlahlobo: O bua ka letswalo, ka moo le ka etsisang motho diphoso ka teng. Le ka o lebatsa seo o se tsebang. Le ka o fetola sethotho. O tseba ho le hokae? Ena e kenyeletsa bohlokwa ba ho itokisa. O keke wa ya dinthong ntle le ho itokisa ho re o tle o sebetse hantlenyana le ka moo o neng o ka sebetse ka teng.
- 5.2.4 Dimela: Bohlokwa ba tsona. Ha re e hlokomela e tla re hlokomela. O hlahisa botle ba: tlhaho Tshebedisanommoho, ba bophihlelo, ba boiketsetso, ho phedisana. O bontsha hore ho ntse ho na le ba babe hara ba batle. Ba bang ba batla ho nka taolo ya dintho.

[20]

80